t27_waybel10 (TMabPqhLS-BHz3akknhd3EZhvTZV9WPcNKh6)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_orders\_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8\_waybel10 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_orders\_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_yellow\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7\_yellow\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_waybel\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_yellow\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4\_waybel10 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3\_waybel10 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_orders\_2\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.\ ((\neg v2\_struct\_0\ X1) \wedge (m1\_yellow\_0\ X1\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X1)) \Rightarrow (m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_orders\_2\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.\ (m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ (k4\_waybel10\ X0))) \Leftrightarrow ((v1\_orders\_2\ X1) \wedge ((v4\_yellow\_0\ X1\ X0) \wedge ((v7\_yellow\_0\ X1\ X0) \wedge (m1\_yellow\_0\ X1\ X0))))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_orders\_2\ X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_yellow\_0\ X1\ X0) \Rightarrow (l1\_orders\_2\ X1)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_orders\_2\ X0)) \Rightarrow ((\neg v2\_struct\_0\ (k8\_waybel10\ X0)) \wedge ((v1\_orders\_2\ (k8\_waybel10\ X0)) \wedge ((v4\_yellow\_0\ (k8\_waybel10\ X0)\ (k4\_waybel10\ X0)) \wedge (m1\_yellow\_0\ (k8\_waybel10\ X0)\ (k4\_waybel10\ X0))))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_orders\_2\ X0)) \Rightarrow ((\neg v2\_struct\_0\ (k4\_waybel10\ X0)) \wedge ((v1\_orders\_2\ (k4\_waybel10\ X0)) \wedge ((v4\_yellow\_0\ (k4\_waybel10\ X0)\ (k3\_waybel10\ X0)) \wedge (m1\_yellow\_0\ (k4\_waybel10\ X0)\ (k3\_waybel10\ X0))))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_orders\_2\ X0) \Rightarrow ((\neg v2\_struct\_0\ (k3\_waybel10\ X0)) \wedge ((v1\_orders\_2\ (k3\_waybel10\ X0)) \wedge (l1\_orders\_2\ (k3\_waybel10\ X0)))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_orders\_2\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.\ ((\neg v2\_struct\_0\ X1) \wedge ((v1\_orders\_2\ X1) \wedge ((v4\_yellow\_0\ X1\ (k4\_waybel10\ X0)) \wedge (m1\_yellow\_0\ X1\ (k4\_waybel10\ X0))))) \Rightarrow ((X1 = k8\_waybel10\ X0) \Leftrightarrow (\forall X2.((v1\_orders\_2\ X2) \wedge ((v4\_yellow\_0\ X2\ X0) \wedge ((v7\_yellow\_0\ X2\ X0) \wedge (m1\_yellow\_0\ X2\ X0)))) \Rightarrow ((m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X1)) \Leftrightarrow (v4\_waybel\_0\ X2\ X0))))) \tag{7}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_orders\_2\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.\ (m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ (k8\_waybel10\ X0))) \Leftrightarrow ((v1\_orders\_2\ X1) \wedge ((v4\_yellow\_0\ X1\ X0) \wedge ((v7\_yellow\_0\ X1\ X0) \wedge ((v4\_waybel\_0\ X1\ X0) \wedge (m1\_yellow\_0\ X1\ X0))))))$$